

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-5182/7

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 34

Mjesto i datum: Podgorica, 04. 10. 2016. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA  
NABAVKU**

**DVB-T2 prenosnog prijemnika**

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE.....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU.....	124
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	15
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	16
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	17
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	18
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	19
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU .....	19
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	26
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA.....	27
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA .....	28
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	30
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	36
SADRŽAJ PONUDE .....	41
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	41
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	42

## POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Lice za davanje informacija: Predrag Perutić
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56	Poštanski broj: 81000
Šedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02326710
Telefon: +382 20 406 771	Faks: +382 20 406 702
E-mail adresa: <a href="mailto:predrag.perutic@ekip.me">predrag.perutic@ekip.me</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.ekip.me">www.ekip.me</a>

### II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

### III Predmet javne nabavke

#### a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

#### b) Opis predmeta javne nabavke

Predmetnom javnom nabavkom vrši se nabavka DVB-T2 prenosnog prijemnika. Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki za 2016. godinu i za istu su obezbijedena potrebna finansijska sredstva. Detaljan opis predmeta ove javne nabavke je dat u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.

#### c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

38433300-2 Analizatori spektra; 38410000-2 Mjerni instrumenti; 31611000-2 Kompleti kablova

#### **IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključice se okvirni sporazum:

ne

#### **V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om iznosi **15.000,00 €**.

#### **VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

ne

#### **VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke**

##### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

##### **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

## b) Fakultativni uslovi

### b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

### b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtijeva se.

## VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je **90** (devedeset) **dana** od dana javnog otvaranja ponuda.

## IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od **2%** (dva posto) procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i **7** (sedam) dana nakon isteka važenja ponude.

## X Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je **60** (šezdeset) **dana** od dana zaključivanja ugovora.
- b) Mjesto izvršenja ugovora je Glavni kontrolno-mjerni centar Podgorica (GKMC).

## XI Jezik ponude:

- crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:
  - tehničke karakteristike koje je za mjerni uređaj i softver propisao proizvođač,
  - tehničku dokumentaciju tj. opis proizvoda (*datasheet*) i uputstvo za rukovanje (*manual*).

## XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova **100**

## XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 ura, zaključno sa danom **10. 11. 2016. godine do 11:45 ura.**

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **10. 11. 2016. godine u 12:00 ura**, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.

## XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od **45** (četrdeset pet) **dana** od dana javnog otvaranja ponuda.

## XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

### Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: **10** (deset) **dana** od dana dostavljanja računa. Račun se dostavlja nakon potpisivanja zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

Način plaćanja je: sa računa naručioca (virmanski) u 100% iznosu.

### Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od **5%** (pet posto) od vrijednosti ugovora;
- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od **5%** (pet posto) od ugovorene vrijednosti, koja se dostavlja na dan isporuke robe i koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv, te sa rokom važenja istim kao garantni rok za isporučenu robu.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I  
SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost naručioca da planira, razvija i unaprijeđuje Sistem za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra (u daljem tekstu: RF spektar), kao ograničenog prirodnog resursa, kojim raspolaže Država Crna Gora. Shodno ovim zakonskim nadležnostima, naručilac se bavi upravljanjem i kontrolom RF spektra. Za navedene poslove neophodna je odgovarajuća kontrolno-mjerna oprema koja se, u zavisnosti od razvoja elektronskih komunikacija, periodično mora nadograđivati ili djelimično mijenjati. U vezi sa ovim, naručilac je u svom Finansijskom planu i Planu javnih nabavki za 2016. godinu predvidio odgovarajuća sredstva za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika.

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1	DVB-T2 prenosni prijemnik	<p><b>Opšti zahtjevi</b></p> <p>1) Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži i ovlaštenje izdato od strane proizvođača predmetne robe ili od strane distributera ovlaštenog od strane proizvođača da može nuditi robu koja je predmet nabavke, osim u slučaju da je ponuđač ujedno i proizvođač predmetne robe.</p> <p>2) Ponuda treba da sadrži: tačan naziv i adresu ponuđača, ponuđenu ukupnu cijenu sa posebno iskazanim PDV-om, jedinične cijene za sve stavke u ponudi i period važenja ponude, rok isporuke i garantni period.</p> <p>3) Ponuda treba da bude u vidu kompletnog tehničkog rješenja najnovije generacije.</p> <p>4) Ponuda treba da bude tehnički optimalno koncipirana u skladu sa zahtjevima naručioca.</p> <p>5) Ponuđeni uređaj sa pratećom opremom mora biti nov, testiran i kalibrisan u skladu sa protokolima proizvođača, a izvještaj (sertifikat) koji to potvrđuje mora biti dostavljen uz predmetnu robu.</p>	komplet	1

		<p>6) Ponudeni uređaj sa pratećom opremom mora biti napravljen tako da funkcioniše u skladu sa relevantnim standardima tj. novom evropskom direktivom o radio opremi 2014/53/EU (RED).</p> <p>7) Ponuda treba da sadrži pojedinačne stavke koje se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uređaj sa pratećom opremom, uz navođenje svakog komada ponaosob;</li> <li>– softver, uz navođenje svake softverske opcije ponaosob;</li> <li>– post-prodajno servisiranje i tehničku pomoć (rok izvršenja servisiranja i vrijeme za tehničku pomoć);</li> <li>– garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovane vrijednosti.</li> </ul> <p>8) Ponuđač je dužan da u ponudi prikaže jedinične cijene za sve stavke u ponudi, pri čemu se daju jedinične cijene za svaki komad uređaja i opreme, odnosno hardverske i softverske opcije, osim u slučaju kada su dvije ili više stavki integrisane.</p> <p>9) U cijenu ponude su uračunati svi troškovi dostave na adresu naručioca, te troškovi testiranja/kalibracije, demonstracije kompletnosti i funkcionalnosti (kvantitavno - kvalitativni prijem robe) i obuke na lokaciji naručioca.</p> <p>10) Ponuda treba da sadrži detaljnu tehničku dokumentaciju kompletnog tehničkog rješenja po pojedinim stavkama i sa svim uputstvima za korišćenje datim u elektronskoj formi (na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku).</p> <p><b>Osnovne fizičke i tehničke karakteristike</b> Uređaj treba da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bude takvih dimenzija da spada u kategoriju ručnih (<i>handheld</i>) uređaja;</li> <li>2) ima odgovarajući kufer koji omogućava lakši i sigurniji transport, kao i odgovarajuću torbu za nošenje i</li> </ol>		
--	--	--	--	--



		<p>držanje uređaja o ramenu rukovaoca;</p> <p>3) ima odgovarajuću ručku koja omogućava njegovo ergonomsko držanje u ruci rukovaoca;</p> <p>4) sa prednje strane, kao njegov integralni dio, ima na dodir osetljiv kolor ekran tzv. <i>touch panel</i> dijagonale od najmanje 5,5 inča. Ekran mora biti multifunkcionalan tj. omogućava zadavanje komandi i konfiguraciju uređaja putem dodira. Isti mora da ima mogućnost regulacije kontrasta i osvetljaja;</p> <p>5) ima punjive Li-Ion baterije koje mu omogućavaju autonomni kontinualni rad u trajanju od najmanje 4 ure. Baterije treba da imaju mogućnost punjenja i preko eksternog mrežnog 220/230V AC punjača (isporučen uz uređaj) i preko 12V DC cigaret-upaljača u vozilu (isporučen uz uređaj);</p> <p>6) ima svoj softver za manipulaciju i obradu mjernih rezultata, kao i USB interfejs za vezu za PC-jem;</p> <p>7) omogući automatsku detekciju, prijem, mjerenja i analizu signala sa sljedećim standardima (modulacijama): DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-S, DVB-S2, analogna zemaljska TV, analogna satelitska TV i analogni zemaljski FM radio;</p> <p>8) ima mogućnost kontinualnog kanalnog i frekvencijskog podešavanja u opsegu od 47 MHz do 960 MHz (za zemaljski prijem) i od 960 MHz do 2150 MHz (za satelitski prijem);</p> <p>9) ima mogućnost spektralne analize u opsegu od 15 do 130 dB<math>\mu</math>V;</p> <p>10) ima mogućnost izbora RBW filtera i to: 2 kHz, 10 kHz, 20 kHz i 100 kHz;</p> <p>11) ima mogućnost izbora različitih opsega frekvencija (tzv. <i>span</i>) i to: puni opseg (tzv. <i>full span</i>), 500 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 20 MHz i 10 MHz.</p> <p>12) ima F „muški” 75 <math>\Omega</math> RF ulaz;</p> <p>13) omogući MPEG-2 video dekodiranje, kao i MPEG-4 AVC H.264 video dekodiranje za rezolucije: 1080i, 720p i 576i;</p>		
--	--	---	--	--

		<p>14) omogući audio dekodiranje: MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, <i>Dolby Digital</i> i <i>Dolby Digital Plus</i>;</p> <p>15) podržava 16:9 i 4:3 format slike;</p> <p>16) podržava PAL B/G TV standard i dekodiranje po njemu;</p> <p>17) prepoznaje analogni ili digitalni signal i shodno tome automatski podešava relevantne parametre za dalju analizu i evaluaciju;</p> <p>18) uz istovremeni prikaz dekodiranog TV signala omogući i mjerenja: nivoa signala po frekvenciji/kanalu (u dB<math>\mu</math>V), odnosa video-audio (V/A), frekvencijske greške (<i>offset</i>), odnosa signal/šum (C/N), bitske greške (BER), modulacionih grešaka (MER, CBER, VBER, LBER), identifikacije kanala (CI), tzv. <i>echo</i> dijagrama, PLP identifikacije, zaštitinog intervala, margine šuma i konstelacionog dijagrama;</p> <p>19) omogući analizu, dekodiranje i snimanje transportnog <i>stream</i>-a (TS);</p> <p>20) omogući automatsko čuvanje mjernih rezultata u internoj memoriji (sa datumom, vremenom i geografskim koordinatama), te njihov transfer (<i>download</i>) na PC kako bi se mogli eksportovati za dalju analizu;</p> <p>21) omogućava istovremni prikaz RF mjerenja, spektralne analize i demodulisane slike na ekranu;</p> <p>22) ima LTE filter koji se može uključivati i isključivati, kako bi se omogućilo izolovanje (slabljenje) prisustva LTE-800 signala, a sve u cilju utvrđivanja prisustva smetnji koje mogu izazvati LTE signali;</p> <p>23) ima sljedeće ulaze/izlaze (konektore): 1 Gb/s RJ45 mrežni interfejs, Audio/Video ulaz (75 <math>\Omega</math>), Audio/Video izlaz (75 <math>\Omega</math>), ASI-TS ulaz (75 <math>\Omega</math>), ASI-TS izlaz (75 <math>\Omega</math>) i HDMI izlaz;</p> <p>24) ima mogućnost spektrogram i merogram grafičkog prikaza, kao i različitih signal detektora: trenutno (<i>clear/write</i>), srednje (<i>average</i>), maksimalno (<i>peak</i>), srednja kvadratna</p>		
--	--	---	--	--

		<p>vrijednost (<i>RMS</i>), maksimalno sa zadržkom (<i>max hold</i>), minimalno sa zadržkom (<i>min hold</i>) i stalnog prikaza (<i>persistence</i>);</p> <p>25) ima mogućnost manuelnog i automatskog izbora i mijenjanja tabela kanala (planova);</p> <p>26) ima GPS prijemnik koji je povezan sa uređajem;</p> <p>27) ima odgovarajuće F-F, F-BNC i F-DIN antenske adaptere (prelaze);</p> <p>28) trpi jednosmjerni napon na RF ulazu od najmanje 30 V.</p> <p><b>Obuka</b></p> <p>Ponuđač u ponudi treba jasno da predvidi i naznači obuku za rad sa ponuđenom robom. Obuka za rukovanje i funkcionalnosti isporučene opreme će se obaviti na lokaciji naručioca, u trajanju od 4 (četiri) radna dana po 6 (šest) ura dnevno, za minimum 6 (šest) polaznika, u vremenskom periodu i po programu (agendi) koga predlaže ponuđač, a odobrava naručilac. Agendom obuke se moraju obuhvatiti teorijske osnove DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-S i DVB-S2 tehnologija, kao i osnovne funkcionalnosti i tipične osobenosti uređaja, te za sve ovo polaznicima obuke obezbijediti odgovarajuću literaturu na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je za potrebe obuke potrebno obezbijediti određene dodatne komponente (<i>accessories</i>), ponuđač će ih obezbijediti o svom trošku.</p> <p>Obuku je moguće držati na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku. Angažovani predavač mora biti stručno lice, koje poseduje odgovarajući sertifikat od proizvođača opreme, da je sposobno da drži napredni nivo obuke za rukovanje i funkcionalnosti isporučene opreme.</p> <p>Obuka će se održati na zahtjev naručioca, nakon isporuke predmetne robe i testiranja od strane naručioca. Obuka će se održati u roku od najkasnije mjesec dana od dana kada se formalno dostavi zahtjev od strane naručioca za njeno održavanje.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Ponuđač je dužan da, neposredno prije početka održavanja obuke, preda naručiocu na trajno korišćenje u štampanoj formi (na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku) detaljnu tehničku dokumentaciju kompletnog tehničkog rješenja po pojedinim stavkama, kao i sva uputstva za korišćenje isporučene opreme.</p> <p><b>Postprodajni period</b>  Ponuđač mora obezbijediti post-prodajno servisiranje i tehničku pomoć (rok izvršenja servisiranja i vrijeme za tehničku pomoć).  Ponuđač u ponudi mora definisati rok za izvršenje servisiranja koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana kada je kvar utvrđen i prijavljen od strane naručioca.  Ponuđač u ponudi mora definisati i rok za tehničku pomoć koji ne može biti duži od 48 ura od momenta obraćanja naručioca.  Pod terminom tehnička pomoć podrazumijevaju se sve nejasnoće naručioca u pogledu upotrebe i funkcionisanja isporučene robe.  U gore navedene rokove se ne računa vrijeme potrebno za carinske procedure prilikom izvoza i uvoza.</p>		
--	--	---	--	--

Garantni rok:

**minimalno 24** (dvadeset četiri) **mjeseca** od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Komisija za kvantitativno-kvalitativni prijem robe, koju formira naručilac, će sprovesti kontrolu kvaliteta robe, o čemu će sačiniti Zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe. Ponuđač je dužan da obezbijedi stručno lice koje će ga zastupati i koje će prisustvovati kontroli kvaliteta. Ukoliko ponuđač ne obezbijedi stručno lice u roku i na mjestu koje mu odredi naručilac, Komisija za kvantitativno-kvalitativni prijem će samostalno obaviti kontrolu kvaliteta.

Komisija za kvantitativno-kvalitativni prijem robe će spovoditi i kontrolu kvaliteta zamijenjenih djelova i funkcionalnost opreme u toku garantnog perioda.

Ukoliko Komisija za kvantitativno-kvalitativni prijem uoči nedostatke u radu opreme, ista može predložiti naručiocu raskid ugovora ili obavezati ponuđača da sve servisne intervencije započne najkasnije u roku od 24 ure od trenutka prijave kvara odnosno nedostataka u radu, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 ura u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da otklanjanje nedostataka traje duže od 5 (pet) dana ili kada je neophodno neispravni dio robe odnijeti sa lokacije naručioca, ponuđač je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom ili boljom po funkcionalnosti i karakteristikama, na lokaciji naručioca.

- Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102-5182/4

Mjesto i datum: Podgorica, 03. 10. 2016. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Zoran Sekulić, izvršni direktor, kao ovlašćeno lice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, daje

**I z j a v u**

da će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Planu javnih nabavki broj 0102-237/3 od 18. 04. 2016. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Ovlašćeno lice naručioca  
Zoran Sekulić**

\_\_\_\_\_  
s.r.

<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci.

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
Broj: 0102-5182/5  
Mjesto i datum: Podgorica, 03. 10. 2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 0102-237/3 od 18. 04. 2016. godine za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

**Ovlašćeno lice naručioca:** Zoran Sekulić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

**Službenik za javne nabavke:** Snežana Spasojević \_\_\_\_\_  
*s.r.*

**Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:**

Šaleta Đurović \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Branko Kovijanić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Aleksandar Mijač \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Ana Radonjić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Milica Vukotić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca.

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
Broj: 0102-5182/6  
Mjesto i datum: Podgorica, 03. 10. 2016. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”,  
br.42/11, 57/14 i 28/15)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0102-237/3 od 18. 04. 2016. godine za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

#### **Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:**

Predrag Perutić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Dragan Krušić \_\_\_\_\_  
*s.r.*

Snežana Spasojević \_\_\_\_\_  
*s.r.*

---

<sup>3</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca.



## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena vršice se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova: ..... 100

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova.

Ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po sljedećoj formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{ponuđena cijena}} \times \text{maksimalan broj bodova}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR-a.

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

\_\_\_\_\_ (naziv ponuđača)

podnosi

Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102-5182/7 od 04. 10. 2016. godine  
za nabavku**

**DVB-T2 prenosnog prijemnika**

**ZA**

Predmet nabavke u cjelosti.

**PODACI O PONUDI I PONUĐAČU**

**Ponuda se podnosi kao:**

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

**Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>**

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

<sup>5</sup> Tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

Naziv podgovarača/podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podgovarač/podizvođač	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podgovarač/podizvođač	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

### **Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>**

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

<sup>7</sup> Tabele „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“.

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
---------------------------------	--

PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
-------------------------------	--

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sedišta ponuđača

<sup>9</sup> Tabelu „Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude.

PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

### **Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>**

Naziv podugovarača/podizvođača	
--------------------------------	--

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sedišta ponuđača

<sup>11</sup> Tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.



PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez PDV-a	ukupan iznos bez PDV-a	PDV	ukupan iznos sa PDV-om
1	DVB-T2 prenosni prijemnik		komplet	1				
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,  
PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

\_\_\_\_\_ (ponuđač)

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim  
nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje

### **Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 0102-5182/7 od 04. 10. 2016. godine za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača.

## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdat od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- dokaz nadležnog organa izdat na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

Da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>14</sup> Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude“.

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost** sa sedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, PIB: 02326710, Broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Zoran Sekulić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponudāča** \_\_\_\_\_ sa sedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika broj 0102-5182/7 od 04. 10. 2016. godine (u daljem tekstu: **Tenderska dokumentacija**);

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;

Ponuda ponudāča *(naziv ponudāča)* broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka DVB-T2 prenosnog prijemnika, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj \_\_\_\_\_ od \_\_. \_\_. 2016. godine. Ponuda ponudāča br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, tehnička specifikacija i ostala priložena dokumentacija čini sastavni dio ovog ugovora.

#### Član 2

Dobavljač se obavezuje da **Naručiocu** isporuči, instalira i stavi u funkciju robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### II CIJENA, NAČIN PLAĆANJA I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

#### Član 3

Ukupna cijena za nabavku robe navedene u členu 1 ovog ugovora iznosi \_\_\_\_\_ € (slovima: \_\_\_\_\_), sa uračunatim PDV-om.

Za isporučenu robu Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu račun potpisan od strane ovlašćenog lica sa iznosom koji je iskazan u EUR-ima i sa uračunatim PDV-om. Račun mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši i opis isporučene robe. Račun se dostavlja nakon što Dobavljač i Naručilac obostrano potpišu zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje obaviti nakon isporuke robe, na žiro račun Ponuđača broj \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_ banke, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema računa. Isplata se vrši sa računa Naručioca (virmanski) u 100% iznosu po dostavljanju računa i uputstva za plaćanje datog od strane Dobavljača.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 3 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog ugovora.

#### **Član 4**

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku DDP Naručilac, instalaciju, testiranje i puštanje u rad na lokaciji Naručioca - Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC), adresa: Dajbabska gora b.b. Podgorica, po nalogu i instrukcijama Naručioca, demonstraciju kompletnosti i funkcionalnosti, kao i otklanjanje kvarova i nedostataka i održavanje u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

### **III OBAVEZE I PRAVA DOBAVLJAČA**

#### **Član 5**

Dobavljač se obavezuje da:

- isporuči opremu traženog kvaliteta i mogućnosti, u skladu sa prihvaćenom ponudom i tenderskom dokumentacijom;
- ugovorenu isporuku robe izvrši u roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora, izuzimajući dio koji se odnosi na obuku definisanu u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”;
- garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka;
- obuku definisanu u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke” sprovede u terminu i po programu (agendi) koje odredi Naručilac;
- obezbijedi garantni rok za isporučenu robu u trajanju od minimalno 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana kada ovlašćene osobe Naručioca i Dobavljača obostrano potpišu zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu predmetne robe;
- u garantnom periodu obezbijedi zamjensku opremu koja će na ekvivalentan način funkcionisati kao i predmet nabavke, sve do završetka popravke dijela ili cjelokupne isporučene opreme, u slučaju da otklanjanje neispravnosti traje duže od 5 (pet) dana ili kada je neophodno neispravni dio opreme odnijeti sa lokacije GKMC-a;

- u garantnom periodu snosi sve troškove popravki i poštuje rokove za završetak popravki i podrške Naručiocu i to:
  - rok za završetak popravke, na osnovu prigovora Naručioca, je maksimalno 30 (trideset) dana ukoliko se neispravnost odnosi na hardversku komponentu, odnosno maksimalno 15 (petnaest) dana ukoliko se neispravnost odnosi na softversku komponentu. Pri tome, dan završetka popravke se smatra danom vraćanja popravljenog uređaja na GKMC, uključujući njegovu instalaciju i puštanje u rad;
  - rok za dostavljanje odgovora na zahtjev Naručioca za pružanje mu tehničke pomoći, a koja podrazumijeva odgovor Dobavljača na sva pitanja i nejasnoće Naručioca u pogledu upotrebe i načina funkcionisanja opreme, je najviše 3 (tri) dana od dana dostavljanja upita. Odgovor mora biti stručan i precizan, pružen od strane eksperta kojeg odredi Dobavljač;
- za vrijeme trajanja garantnog perioda obezbijedi besplatno ažuriranje (*update*) i nadogradnju (*upgrade*) softvera na najnoviju verziju, uz otklanjanje svih nepravilnosti i propusta u radu softvera (tzv. „bagova”);
- obezbijedi podršku za rezervne djelove i softver, te mogućnost njihove nabavke i instalacije sljedećih 10 (deset) godina, s tim da je u toku prve dvije godine besplatna i pokrivena garantnim rokom, u skladu sa definisanim uslovima;
- snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

## **IV OBAVEZE I PRAVA NARUČIOCA**

### **Član 6**

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe;
- će čuvati kao tajne podatke koji se odnose na tehničke karakteristike opreme, osobine i način povezivanja komponenti koje čine opremu, a koje Dobavljač proglasi tajnom;
- u roku od 30 dana od dana isporuke robe na lokaciju Naručioca formira komisiju za kvantitativno-kvalitativni prijem robe, koja će nakon utvrđivanja ispravnosti isporučene robe, u skladu sa prihvaćenom ponudom, sačiniti zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu. Kontrolu ispravnosti isporučene opreme može prisustvovati predstavnik Dobavljača. Ukoliko komisija za kvantitativno-kvalitativni prijem robe uoči neispravnosti u radu isporučene opreme, ista može Naručiocu predložiti raskid ugovora uz naplatu garancije. Nakon potpisivanja zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu, kojim se konstatuje kompletna ispravnost u radu isporučene opreme, Dobavljač dostavlja račun Naručiocu;
- podnese prigovor Dobavljaču za svaki problem u radu, nedostatak ili neispravnost dijela opreme u toku trajanja garantnog perioda, pri čemu će u okviru prigovora naznačiti broj ovog ugovora. Prigovor će se dostaviti pisano, putem fax sistema ili putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili adresu ovlašćenog lica Dobavljača. Prigovor može sačiniti član komisije za kvantitativno-kvalitativni prijem, ovlašćeno lice Naručioca ili ovlašćeni predstavnik Naručioca;
- postavi pitanje Dobavljaču u slučaju potrebe za pojašnjenjem načina funkcionisanja, korišćenja, mogućnostima i osobinama nekog dijela opreme. Pitanje će se dostaviti pisano, putem fax sistema ili putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili adresu ovlašćenog lica Dobavljača. Pitanje može postaviti



član komisije za kvantitativno-kvalitativni prijem, ovlašteno lice Naručioca ili ovlašćeni predstavnik Naručioca;

- blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika;
- odredi termin i program (agendu) održavanja obuke, definisane u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”. Termin održavanja obuke ne može biti nakon dana isteka garantnog perioda;

## **V SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA**

### **Član 7**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti najmanje 90 dana i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu na dan isporuke robe preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važenja istim kao garantni rok za isporučenu robu, a koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu u slučaju neotklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču dostavljenu garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

## **VI UGOVORNA KAZNA**

### **Član 8**

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% (pet posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 5% (pet posto) od ukupne ugovorene vrijednosti, u slučaju kršenja rokova za otklanjanje nedostataka, popravku ili zamjenu robe, kao i u slučaju kašnjenja rokova za pružanje tehničke pomoći Naručiocu.

## **VII RASKID UGOVORA**

### **Član 9**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac Zapisnikom o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se ista isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- U slučaju ispunjavanja uslova za naplatu ugovorne kazne, precizirano članom 8 ovog ugovora;
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Sve troškove transporta, pakovanja, špedicije i ostalog koji se odnose na vraćanje robe Dobavljaču snosi Dobavljač.

## **VIII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 10**

Ovaj Ugovor je ništavan ukoliko je potpisan sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

## **IX PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 11**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **X PRIMJENA PROPISA**

### **Član 12**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji uređuju ovu oblast.

## **XI SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 13**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

## **XII PRIMJERC I UGOVORA**

### **Član 14**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke.

**NARUČILAC**

**DOBAVLJAČ**

---

---

### **SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača**

---

(ime, prezime i funkcija)

---

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## 1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### **Pripremanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### **Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

### **Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

### **Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

### **Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

### **Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenj kopiji, neovjerenj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može

dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

### **Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima šedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

### **Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

#### **Način dostavljanja garancije ponude**

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili

slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

### **Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

### **Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. list CG” broj 42/11 i 57/14).

### **Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

### **Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

### **Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

### **Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

### **Način dostavljanja ponude**

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i šedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, šedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

## **2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

<sup>15</sup> u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama



## **SADRŽAJ PONUDE**

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0102-5182/7 od 04. 10. 2016. godine, za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 EUR-a, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.